`
ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 ތާރީޚު: 20 ޝަޢުބާން 1444 – 1 2 މާރިޗު 2023 އާދީއްތަ
އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުސޫލު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
ފޯނު: 3336211
މޯބައިލް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރުފާއި ނަން 1. (ހ) މިއީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު)2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ
6.14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން
ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، އެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް
ކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބޭނުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހާ ލަތްތަކުގައި،
ކްރެޑިޓް ކާޑުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގައި
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން،
އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
(ށ) މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ
"
އުސޫލު އެވެ.
މަގުސަދު 2. މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް،
އޮންލައިން ބޭންކިންގ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް
ހިންގެން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ
އޮފީސްތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-20

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 6.14 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ނޮމިނީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު 3. (ހ) ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މާލީ މުޢާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް
ހެދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ
ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ "ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި
"
ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. މި ފޯމުގައި، އަންނަނިވި
ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
(1) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދަން އެދޭ ބޭނުން ނުވަތަ މަގުސަދު
ބަޔާންކުރުން؛
(2) ބޭނުންވާ "ކްރެޑިޓް ލިމިޓް" އާއި ވަކިވަކި ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުވާނޭ
އަދަދުގެ ތަފުސީލުތައް ބަޔާންކުރުން؛
(3) ނޮމިނީގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރާއި، މަޤާމާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި، ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި
ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ނޮމިނީގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ
ސިސްޓަމުގެ އެޗް.އާރު އައިޑީ؛
(ށ) ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު
އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(1) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އޮފީހެއްގެ ސޮއިކުރުމުގެ
ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށް އެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ،
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު؛
(2) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ
މަޢުލޫމާތު ފޯމު؛
(3) ނޮމިނީގެ އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ކޮޕީ.
(ނ) ކައުންސިލްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް، މި މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް 4. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް
ހުއްދަ ދިނުން
ހުށަހެޅުމުން، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ކާޑުން ޚަރަދުކުރުން 5. (ހ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޚަރަދުކުރެވޭނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު
(2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ހުއްދަކުރާ ޚަރަދުތައް
ކުރުމަށް އެކަންޏެވެ. އަދި މި ޚަރަދުތަކަކީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ނޫން އެހެން ޚަރަދެއް
ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ކަމެއްގެ ތަފުސީލު

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން
ހޯދަންވާނެއެވެ.
ކާޑުގެ ނޮމިނީގެ ޒިންމާތަކާއި 6. ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ނޮމިނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް
ކާޑު ލިބުމުން ކާޑުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ
ވެންޑަރ މާސްޓަރގައި ރަޖިސް ޓަރީ ކުރުމަށް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
ފޮނުވުން.
(ށ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، ކާޑުން އަލަށް
ޚަރަދުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކާޑުގެ ލިމިޓް އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާރސް
ކޯޑުގައި ރިކޯޑުކުރުން.
(ނ) ކައުންސިލަށް ކާޑު ލިބުމުން، ކާޑާ ގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ވިޔަ ޕޯޓަލް
މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
(ރ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު،
އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ކޯޑުގައި އެ ޚަރަދެއް ރިކޯޑު ކުރުން.
(ބ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން،
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް، އެ ޚަރަދެއް ކޮށް ނިމޭތާ
ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓް ލިބޭތާ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ޚަރަދުތައް ބަޖެޓް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅުން.

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
(ޅ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ކުރާ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ދަތުރެއްގައި ކާޑުން ކުރާ ޚަރަދުތައް،
އެ ދަތުރެއް ނިމޭތާ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓް ލިބޭތާ 14 (ސާދަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުން.
(ކ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފީތައް، އެކަމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ދައްކައިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(އ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު
(2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު(އާއި މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއްކަމުގައި ޔަގީ ންކުރުމާއި، އެ ޚަރަދަކީ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް
ކާޑުން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަގީންކުރުން.
(ވ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
(މ) ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް
ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން ގޮތް ނޭނގޭ
ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިނގައިފިނަމަ، ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޓަށް ވަގުތުން އަންގައި، ކާޑު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު ، އެ ކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު، އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން.
(ފ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރާކަން
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކުރުން.
(ދ) ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން ގޮތް ނޭނގޭ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިނގައިފިނަމަ،
ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ވަގުތުން އަންގައި،

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ކާޑު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު، އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކައުންސިލެއްގެ
އިސްވެރިޔާއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ 7. (ހ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން
ކްރެޑިޓް ލިމިޓް
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިނިސްޓްރީންނެވެ.
(ށ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް
ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން
ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހާ ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް
ލިމިޓް އިތުރުނުކޮށް ވަކި ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެ އޮފީހެއްގެ
ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް
އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެއް ކާޑަށް ވުރެ ގިނަ ކާޑު 8. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ވުރެ ގިނަ ބިޒްނަސް އޭރިއާ
ހެއްދުން
ހިމެނޭ އޮފީސްތަކަށް އެއް ކާޑަށް ވުރެ އިތުރަށް ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެފަދަ
ކާޑެއް ހައްދައިދޭންވާނީ، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަ ދީފައިވާ
އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔެއްގެ ނަމުގައެވެ.
ކާޑު ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފު 9. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކާޑު ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފު (ނޮމިނީ) ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ކާޑު
ބަދަލުވުން
ކެންސަލްކުރުމަށާއި، ކާޑުގެ ޒިންމާއާ އަލުން ހަވާލުވާ މުވައްޒަފު (އައު ނޮމިނީ) ގެ
ނަމުގައި އައު ކާޑެއް ހެއްދުމަށް އެދި ކައުންސިލަކުން ނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މެދުވެރިކޮށް އަދި ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހެއްނަމަ، އެ އޮފީހަކުން
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
އުސޫލާ ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު 10. (ހ) ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑު
އެޅުން
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން އިތުރަށް ފައިސާ
ދެއްކިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން ގޮތް ނޭނގޭ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިނގައިފިނަމަ،
ނުވަތަ ފޭރުމެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޓަށް ވަގުތުން އެކަން އަންގައި، ކާޑު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ނުވަތަ
ކެންސަލް ކުރުމަކީ ނޮމިނީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ނޮމިނީ ނުވަތަ އެ ކަމެއް އެނގުނު އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު، އެ އޮފީހެއްގެ
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލަސްނުކޮށް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއްގެ
މަޢުލޫމާތު، ކައުންސިލެއް ނަމަ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް އަދި
ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހެއް ނަމަ، އެ އޮފީހަކުން
ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 2 (ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް
ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ގަވާއިދު ނަންބަރު (2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ގެ
12.10 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ) ކްރެޑިޓްކާޑާއި ޑެބިޓްކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރާކަން
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ކުރި ޢަމަލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކާޑުގެ ނޮމިނީ

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ކާޑު އަތުލުމުގެ ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ޅ) ކާޑަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކާޑު ހައްދާ މަގުސަދު ނޫން ބޭނުމަކަށް ކާޑު
ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މި އުސޫލާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް، ގަވާއިދު ނަންބަރު
(2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ގެ 17 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކާޑު ކެންސަލްކޮށް އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި
އައު ކާޑެއް ހައްދައި ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މާނަކުރުން 11. މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން
ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި އު ސޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް
މާނަކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 52 ވަނަ
މާއްދާއާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު (2017/R-20 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު(ގެ
1.02 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ) "ކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017/R-20
(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާއި މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ދައުލަތުގެ
އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް، ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް މެދުވެރިކޮށް
މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށެވެ.
(ށ) "ނޮމިނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެ އޮފީހަކުން
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓްގެ ކާޑު ހައްދައިދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 102 އުސޫލު ނަންބަރު: 2023/G-8 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 12. މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ފެށުން
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
____

ވޮލިއުްމ: 52 އަދަުދ: 102 އުސޫލު ނަންބަުރ: G-8/ 2023 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 1

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފ މު

Ministry of Finance
Male', Republic of Maldives

CORPORATE CREDIT CARD – APPLICATION FORM

Please fill form in CAPITAL LETTERS

AGENCY INFORMATION

Agency Name: …..………. Business Area: …..………. Contact No.: ……. Email Address: ….…….……….

CARD HOLDER INFORMATION

Full Name (as in National ID Card)…… National ID Card No.: ……….……..… SAP HR ID (not applicable for councils): ……… Designation: ……….………. Agency: …………..……….………. Business Area: …..……….……. Contact No.: ……. Email Address: ….…….…….……….

ވޮލިއުްމ: 52 އަދަުދ: 102 އުސޫލު ނަންބަުރ: G-8/ 2023 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

CARD DETAILS

Purpose of Applying for Corporate Card: ………. Breakdown of Expenditures

Expenditure Justification Card Limit

RESPONSIBLE PERSON INFORMATION

Full Name (as in National ID Card: …… National ID Card No.: …… Designation: ……. Contact No.: ……. Email Address: …….….……….

DECLARATION

I acknowledge that I have read and understood the corporate credit card guidelines and agree to abide by them. I understand that it is my responsibility to stay up to date with any changes to these guidelines.

By signing this declaration, I confirm that I have received a copy of the corporate credit card guidelines and agree to comply with all of the provisions contained therein. I understand that failure to adhere to the guidelines may result in disciplinary action.

I further understand that it is my responsibility to immediately report any lost or stolen credit cards, unauthorized transactions or any other issues related to my corporate credit card to the appropriate parties as outlined in the guidelines.

Signature of the Nominee Date

Authorized Signature

Date